

Систем расподеле и метод израчунавања удјела прикупљених прихода, у складу с овим чланом, детаљно ће се разрадити у Закону о јединственом рачуну."

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу након објављивања у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине" или 1. јуна 2007. године, зависно од тога шта наступи касније.

Користећи се овлашћенима која су visokom представнику дана чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној provedbi Мировног уговора) Опћег оквирног споразума за мир у Bosni i Hercegovini (у daljnjem тексту: Опћи оквирни споразум), према којем је visoki представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној provedbi Мировног уговора, и чланом II 1. (d) prethodno наведеног Споразума, који од visokог представника захтијева да olakša рјешавање било којих poteškoća које се појаве у vezi са цивилном provedбом Опћег оквирног споразума за мир у Bosni i Hercegovini;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за implementaciju mira одржане у Bonu 9. и 10. decembra 1997. године, у којем је Vijeće за implementaciju mira pozdravilo namjerу visokог представника да iskoristi свој коначни ауторитет за тумачење Споразума о цивилној provedbi Мировног уговора, како би olakšao рјешавање било којих poteškoća као што је gore rečeno "donošenjem обавезујућих одлука kakогod он ocijeni да је neophodno" о одређеним питањима, укључујући и (према таčki (c) става XI.2) "mjere којима се osigurava implementacija Мировног споразума на cijeloј територији Bosne i Hercegovine и njenih entiteta";

Свјесни да је одговорност за indirektno oporezivanje пренесена на Bosnu и Hercegovinu споразумом који су потписале Федерација Bosne i Hercegovine и Republika Srpska 5. decembra 2003. године, којим се уређује raspodjela надлежности у тој области;

С обзиром да је Парламентарна скупштина Bosne i Hercegovine donijela Закон о систему indirektnог oporezivanja у Bosni i Hercegovini ("Службени гласник Bosne i Hercegovine", br. 44/03 и 52/04), којим се установљује институционална структура и организациони основ за јединствени систем indirektnог oporezivanja Bosne i Hercegovine, укључујући начела doznačavanja прихода од indirektnог oporezivanja;

Узимајући у обзир чињеницу да је Парламентарна скупштина Bosne i Hercegovine donijela Закон о уплатима на јединствени рачун и raspodjeli прихода ("Службени гласник Bosne i Hercegovine", br. 55/04, у daljnjem тексту; "Закон о јединственом рачуну") који садржава методологију за doznačavanje и raspodjelu свих прихода од indirektnог oporezivanja на државу Bosnu и Hercegovinu, Федерацију Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku и Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (у daljnjem тексту: Brčko Distrikt);

Присјећајући се да се Законом о систему indirektnог oporezivanja предвиђа да су удјели прихода од indirektnог oporezivanja Федерације Bosne i Hercegovine, Republike Srpske и Brčko Distrikta одређени њиховим удјелом у крајњој потрошњи приказаним у пријавима poreза на dodanu vrijednost;

Присјећајући се такође да се Законом о јединственом рачуну предвиђа да ће ови удјели бити засновани на коефицијентима doznačavanja који ће се установити као однос suma крајње потрошње приказане у пријавима poreза на dodanu vrijednost на територији datог корисника прихода, и suma крајње потрошње приказане у пријавима poreза на dodanu vrijednost на територији Bosne i Hercegovine, те да је на Управном одбору Управе за indirektno oporezivanje да

doneсе provedbene propise о kalkulaciji коефицијента doznačavanja;

Са žaljenjem што је у pregovorima и sporovima око коефицијената pripadности прихода између институција Bosne i Hercegovine, entiteta и Brčko Distrikta utrošena alarmantna količina političког vremena и energije, да још uvijek предстоји да се postigne споразум о коефицијентима doznačavanja, те да је као послједицу toga Brčko Distrikt uložio жалбе vezано за наведени спор пред Arbitražним tribunalом за спор око међуентитетске granice у области Brčko (у daljnjem тексту: Arbitražни tribunal за Brčko);

С обзиром на комунике Управног одбора Vijeća за implementaciju mira, donesen 23. јуна 2006. године, у којем је naglašeno да би органи BiH trebali hitно riješiti спор око pripadности прихода;

Имајући у виду комунике Управног одбора Vijeća за implementaciju mira, donesen 7. decembra 2006. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, usprkos prethodним urgencijama да се пронађе zadovoljavajuće рјешење питања pripadности прихода од PDV-a, Управни одбор Управе за indirektno oporezivanje до сада nije успио utvrditi начин за рјешавање овог питања на систематичан начин;

Са žaljenjem што је pomenutим neuspjehом Управног одбора Управе за indirektno oporezivanje у donoшењу одлуке о важећем коефицијенту pripadности прихода практично blokirano doznačavanje прихода од indirektnог oporezivanja са јединственог рачуна у неколико наврата, те је time угрожена фискална stabilnost Brčko Distrikta;

Констатирајући да се Законом о систему indirektnог oporezivanja предвиђа да Brčko Distrikt учествује у Управном одбору Управе за indirektno oporezivanje као posmatrač без права glasa;

Присјећајући се да се Konačном одлуком Arbitražног tribunala за спор око међуентитетске granice у области Brčko (у daljnjem тексту: Konačna одлука), donesenom у складу с Опћим оквирним споразумом, Aneks 2, uspostavlja Brčko Distrikt као фискално самoodржив dio Bosne i Hercegovine са vlastitim autonomним budžетом, и čиме се признаје потреба за koordinacijом међу vladama BiH, entiteta и Brčko Distrikta у vezi са различитим питањима, укључујући питања дијелjenja rashoda и прихода;

Узимајући у обзир да се Konačном одлуком обавезује Brčko Distrikt да уvrсти у оквир свог budžета procjenu прихода који ће се prikupljати unutar Distrikta и обавезује се entitetу да ће финансирати сваку разлику између оcekиваних прихода и budžета Brčko Distrikta у srazmјери dvје trećине Federacija Bosne i Hercegovine и jedna trećina Republika Srpska;

С обзиром и на то да је Управни одбор Vijeća за implementaciju mira, у свом комуникеу donesenom 27. februara 2007. године, ponovio своје urgencije за iznalaženje zadovoljavajućег рјешења питања pripadности прихода од PDV-a и изразио своје nadanje да ће, путем pregovora, те путем usvajanja Nacrta zakona о Brčko Distriktу, zajedно са srodним уставним и законским одредбама, све туžбе које се trenutно налазе пред Arbitražним tribunalом за област Brčko бити povučене;

С обзиром на интензивiranу hitност рјешавања спора око pripadности прихода за Brčko Distrikt узроковану daljњим postupком пред Arbitražним tribunalом за Brčko, који је ушао у novу fazу 23. aprila 2007. године када је рок stranama за ulaganje pismених podnesaka istekao;

Увјерени да постоји потреба да се hitно doneсе одговарајући закон како би се riješio спор око pripadности прихода prije daljњег postupка пред Arbitražним tribunalом за

Brčko s ciljem da se osigura finansijska samoodrživost Brčko Distrikta; i

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUKU

KOJOM SE DONOSI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIRECTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 44/03 i 52/04)

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članu 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U pogledu člana 25. stav 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, smatrat će se da je Odbor dao potrebno odobrenje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Broj 42/07

4. maja 2007. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
dr. Christian Schwarz-Schilling, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIRECTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.

U članu 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, stavovi 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Uprava osigurava da stanje na jedinstvenom računu sadrži neophodni minimum potreban da joj omogući da izmiri sve obaveze koje se odnose na indirektnu poreze koje naplaćuje, te da se podjele prema državnom budžetu i budžetima Federacije, Republike Srpske i Distrikta vrše redovno u skladu sa sljedećim:

- (i) da se iznos koji se prenosi državnom budžetu zasniva na iznosu u državnom budžetu za tekuću godinu;
- (ii) da će od iznosa preostalog nakon prijenosa na državni budžet, prijenosi na Distrikt biti vršeni na osnovu sljedećeg:
 - a. U 2007. godini koeficijent doznačavanja za Distrikt će iznositi 3,55%;
 - b. Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent iz alineje a) ovog člana biće provjeravan na godišnjem osnovu prema korigovanim CIPS podacima kako je propisano čl. 13 i 13a Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 55/04, u daljnjem tekstu: Zakon o jedinstvenom računu). Preneseni iznos ne smije biti manji od iznosa koji rezultira iz primjene većeg od dva koeficijenta;
 - c. Izuzetno od prethodnih odredaba alineje a) i b) ove tačke, za godine od 2007. do uključivo 2011. godine, suma iznosa prenesenih na Distrikt ne smije biti manja od 124 miliona KM. Ako iznos koji primi Distrikt bude manji od 124 miliona KM, razliku će kompenzirati entiteti u srazmjeri dvije trećine Federacija i jednu trećinu Republika

Srpska, kako je predviđeno članom 13a Zakona o jedinstvenom računu;

(iii) da se dio preostalog iznosa koji se prenosi Federaciji i Republici Srpskoj utvrđuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost; i

(iv) da se iznos koji je potreban za finansiranje obaveza vanjskog duga oduzme od udjela Federacije i Republike Srpske, te da se direktno uplaćuje u državni budžet.

Sistem raspodjele i metod izračunavanja udjela prikupljenih prihoda, u skladu s ovim članom, detaljno će se razraditi u Zakonu o jedinstvenom računu."

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" ili 1. juna 2007. godine, zavisno od toga šta nastupi kasnije.

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno "donošenjem obavezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno" o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta";

SVjesni da je odgovornost za neizravno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska 5. prosinca 2003. godine, kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o sustavu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 44/03 i 52/04), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacijski osnov za jedinstveni sustav neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, uključujući načela doznačavanja prihoda od neizravnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 55/04, u daljnjem tekstu: "Zakon o jedinstvenom računu") koji sadržava metodologiju za doznačavanje i raspodjelu svih prihoda od neizravnog oporezivanja na državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt);

Prisjećajući se da se Zakonom o sustavu indirektnog oporezivanja predviđa da su udjeli prihoda od neizravnog oporezivanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike